

Baebele ya bana
E tlesa

Pasika ya
ntlha



E kwetse ke: Edward Hughes

E bontsitshwe ke: Janie Forest
Alastair Paterson

E lomagantswe ke: Lyn Doerksen

E phetotswe: Sherack Nkandu Mathebula

E ntshitswe ke: Bible for Children
www.M1914.org

©2020 Bible for Children, Inc.

Letlelelo: O na le tshwanelo ya go lebelela kgotsa go kwala polelo e,
fela ga o sa e rekisi.



Mosadi o ne a ema godimo ga
thaba ya modumo, matlho
a gagwe a lebeletse ka
botlhoko. Ngwana
wa gagwe o ne a
swa. Mme wa
gagwe e ne le
Maria, a ema
mo lefelong mo
Jesu o ne a
bapotswe teng.





Dilo tse di diragetse
jang? Go tla jaang
gore bo phelo jwa Jesu
bofelele botlhoko jaana?

Modimo ena o
letleletse
jaang gore
ngwana wa
gagwe a bapolwe
mo sefapanong? A
morena Jesu o ne a
dirile phoso?





Nnyaya! Modimo ga
a palelwa. Jesu ga a
dira phoso. Jesu o ne
a itsi gore otlo bapolwa
ke batho ba ba dirang
bosula. Le fa Jesu o ne
a le monnye o ne a raya
Maria gore botlhoko
bo mo tseleng.



Morago pele Jesu
a bapolwa, mosadi
o ile a tla go tshela
dinkgamonate mo di
nao tsa gagwe. O
tshameka ka madi, ba
ngogorega barutwana ba ga Jesu.
O dirile tiro e ntle, a fetola Jesu.
A bo a dira jalo go mpaakanyetsa
phitlho! Ke mafoko a magolo jaang?



Morago ga se, Jutase,
mongwe wa ba rutwana
ba le 12 ba Jesu, a
dumela go rekisa
Jesu go baperesita
ba bagolo ka
difelefera
di le 30.





Fa a le kwa moletlong o mogolo, Jesu o ne a ja dijo tsa bofelo le barutwa ba gagwe. A ba bolelela di kgang tse dintle ka ga Modimo le di tshepiso tsa gagwe mo go ba mo ratang. E be Jesu a tsaya senkgwe le senwelo gore ba je le go nwa, fa ba tla mogopola ka tsone.



Ya re maitisiboa a raya ditsala tsa gagwe gore,
Ammaaruri ke lo raya ke re; mongwe wa lona o tla
ntshwarisa, e be a tshaba, nka se tshabe petoro a
gana. Ammaaruri ke go raya ke re: o tla intatola
gararo mo bosigong jono,
mokoko o ise
o lele.





Ke fa Jesu a fitlha nabo kwa felong fa go bidiwang Getsemane. Barutwa ba gagwe ba robala. Modimo wameḗ rapela Jesu, Rra fa go kgonega, a senwelo se, se mphete; fela e se nne ka fa mma ke ratang ka teng, mme go diragale ka fa wena o ratang ka teng.



Ka tshoganyetso Jutase le batho ba
le bantsi ba tla go tshwara Jesu.
Petoro a kgaola tsebe mongwe wa
moperesiti, Jesu a mo fodisa.
Tshwaro ya ka keresele
e ne ele thato
ya Modimo.




Baperesiti ba mo tshwara Jesu, ba mo isa
kwa ntlong ya moperesiti yo mogolo wa ba juta,
bare Jesu a bolawe.
Gaofinyana petoro
o ne a eme teng
gaofi le molelo
wa barutwa a
utlweletse.



Gararo, batho lebeletse petoro, ba re
mo go ena; ne o na nae Jesu, Peto
ro a itatula jaaka Jesu
a mo boleletse.




KOKOLO-
KOKOOOO



Morago nyana, Mokoko
wa lela, e ne le jaaka
lenstwe la Modimo mo
ditsebeng tsa ga
Petro.





Jutase o ne a swaba
thata, o ne a itsi gore
Jesu o ne a sena molato.
Jutase a tsaya difelefira
di le 30 a di naya
baperesiti, baperisiti
ba di gana.





Jutase a latlhela
madi fa fatshe,
a tswa a ipolaya.







Baperesita ba tliša
Jesu kwa go Pilato,
mogolo wa baroma.
Pilato are, ga ke
bone molato mo go
monna yo. Mara
baperisita ba
tshwelela gore
a babolwe.



Pilato a ineela, are Jesu
a bapolwe mo sefapanong.
Baperesiti ba sotla Morena
Jesu, ba mo kokotela
mo sefapanong
sa setlhare.



Morena Jesu o ne a itsi gore o tlo swa ka
tsela e na. O ne a itsi gore leso la gagwe le tla
tlisa tshwarelo go ba dira dibe ba ba tshepang mo
go ena. Dinokwane tse pedi di
bapotswe le morena Jesu,
yo mongwe o ne a dumela
go Jesu a ya paradaeseng,
yo mongwe ga a dumela.



Morago ga nako e telele ya
go utlwa botlhoko, Jesu
are, go fedile e be a
swa. Tiro ya gagwe
o fedile. Ditsala
dia mmoloka.



Masole a baroma ba nna ba
tlhokometse mabitla
a gagwe gore go se
nne ope o tsena
mo go ona.



Ga sena e ne ile bokhutlho
jwa polelo, ne go tlo nna
botlhoko jaang, Modimo
a dira selo se se
kgatlang.

Jesu a
tsoga.




Mosong, letsatsi la ntlha la
beke, bangwe ba ba rutwa
ba fitlhela letlapa la
le bitla le tswile.
Jesu o ne a seo.



Mosadi mongwe a sala kwa morago
a lela. Jesu a tlhagelela go ena.
A tlala boitumelo, a raya
barutwa gore Jesu wa phila.
Jesu a tla a phila gape
go tswa basweng.





Jesu a tlhagelela go barutwa, a ba bontsha matsogo a gagwe. E ne e le nnete. Jesu wa phela gape! A itswarela petoro, ebe a raya barutwa gore ba bue ka ena go mongwe le mongwe. Ebe a ya legodimong ko a tswileng teng ka chrisimose ya ntlha.



Pasika ya ntlha

Polelo gotswa mo lefokong la Modimo, Baibele,
e fitlheletswe mo

Matheo 26-28, Luka 22-24, Johane 13-21

"Botseno jwa mafoko a gogo bo fa lesadi."
Pesalome 119:130



Bo khutlo



Baibele e re bolelela ka Modimo o
montle o re direleng ebile o batla gore re moitse.

Modimo wa itsi gore re dirile dilo tse disasiamang, tseo a
dibitsang sebe. Kotlo ya sebe ke lesa, Modimo o go rata thata,
o rometse morwa wa gagwe a le esi fela, Jesu, gore swela
sefapanong ka ntlha ya dibe tsa gago. Jesu a phela gape a ya
gae legodimong! Fa o dumela mo morena Jesu, o mokopa gore a
go itshwarele dibe tsago, o tla e tsa jalo a phele mo go wena,
o tla phela le ena go ya bosakhutleng.

Ga o dumela gore se ke nnete, bua se go modimo:
Morena Jesu, ke a dumela gore o Modimo, wa nna motho o
swetseng dibe tsa rona, jaanong o phela gape. Ke kopa o tsene
mo bophelong jwame, o intshwarele dibe tsame, gore ke tle ke
nne le bophelo jo boshwa, tsatsi le lengwe ke nne le wena go
ya bosakhutlheng. Nthuse ke go obamele, ketle ke go
phelele jaaka ngwana wa gago. Amen!

Bala Baibele, o bua le Modimo tsatsi le letsatsi! Johane 3:16

